

1042  
(26)

O-1b

EMotubatsi

K34/120

LETLAKALA

- KGAOGANYE B O G A R E
- |      |   |           |
|------|---|-----------|
| 838. | Go ribēga Thamaga ya Mabjana .....  | 2177-2178 |
| 839. | Di tlhatholotše melaetšo dikonokono tša<br>Marota .....                         | 2179-2181 |
| 840. | A kgoši e thušwa go buša ke ba meloko: maina<br>a bona ke bomang? .....         | 2182-2183 |
| 841. | Motšhabi wa tlāla o tšhaba a inamile .....                                      | 2184-2185 |
| 842. | Moanēga-phefō ke motšwantle .....   | 2186-2187 |
| 843. | Mosēka nkgōb ya meetse, o sēka a e sekamiši-<br>tše - go itšano borrowešu ..... | 2188-2190 |
| 844. | O gata tala e ya bōla .....   | 2191-2193 |
| 845. | Ke'ng se se bego se fediša ntwa gantšhi? ...                                    | 2194-2195 |
| 846. | Naa e be e le go fenywa ga ba bangwe? ....                                      | 2196-2197 |
| 847. | Naa mo Bopedi, tshōllō ya madi e ripilwe ka<br>mang? .....                      | 2198-2201 |
| 848. | A ba lešika la kgoši ba humile ka moka? ....                                    | 2202-2203 |
| 849. | Lehumō leo(lewo) ba le tšere kaye? .....  | 2204-2205 |
| 850. | A bagatša ba kgoši ba na le bahlanka goba<br>badiredi? .....                    | 2206-2211 |
| 851. | A go na le mešate e mentšhi goba otee fēla?                                     | 2212-2213 |
| 852. | Dijo tše lebanego kgoši di hlokomelwa bjang?                                    | 2214-2217 |
| 853. | Naa ke'ng modiro le mohola wa mellotima? ..                                     | 2218-2219 |
| 854. | Tatolēlō go bakgōma le bakgōmana Maroteng..                                     | 2220-2221 |
- 
-

1042  
2177

K34/120 2

Kgaoganyö 838

Go ribêga(ribêgwa) ga dikgapetla tša Thamaga ya Mabjana, kgopotšo ya morêna wa khutšo, Sekwati I, modimotšana wa noka ya Tubatse. Le ge go le bjale, boekemišetšo bjaka, ye pukwana e ngwadilwe lenanewö la masomepediswayi. Ka moka mekgwa le melaö ya Bapedi ba setšhaba sa Thulare.

Pukwana ye No.XXIX, mogwahle ga e ke e be moletašaka, e tsepeletše gore a bagolwane ba yöna ha faleditše kaye, ka mo 'Government Ethnologist', ka mabapi le nabohlatse a mangwalo aa: ka bahlomphegi ba - Dr. N.J. van Warmelo and Dr. C. Bothma, Post Office 384, Pretoria: gomme tirišandö e botse le mabothakga Šiawö a ngwadilwe marifing a bona ka mowe pele, go thoma ka ngwaga wa 1962; pukwana ye ke emego ka yöna ke ye thomilego ka kgaoganyö 816, ya fèlèla ka letlakala 2132-2175.

Moreku ga ke epeye, ga e le mabapi le ba-lešika la Lelle-lateng ke tlo rëtwa ke ditlo(go)lwana tša bana ba Matuba à kgošana Klein Sekhukhune III; ge eba polèlö ya Sepedi - sesotho sa Lebowa - e sa bolèlwa lefaseng, gomme ga go letlapa le ke le fetilego, ke se ka ukamèla ka tlase ga löna, go bônègèla ka se elego therešo. Ke boofile kudu go hlatsèla makā Marota, go a fetolèla therešo, ka yö(sic) petagana go Mmopi waka gaye Bahung.

2178

Nna ke hloile lentšu la go aroša therešo lewo le rego lebollo ke koma fèla, ke mang motho mo lefaseng wa sefofu a kago ra kgomo ya dinaka a re ke Tau; a re tlogeleng setšhaba sa gabu rena therešo ka kudukudu rena bawo re kilego ra ukamèla ka lengwane(window) la ngwakö wa sekolo sa thuto ya mangwalö à makgêthwa: goriano ke ra le ba mehleng yeno le ba mabakeng awo a tlago, ge Marota le wöna ba sa gopolwa ka tlase ga morithi wa letšatši le kgwedi; ga ke oome, ke ſupeletše kudu go

Babinanoko.

K34/120

3

Marota a re rapeleleng phošo ya batswadi ba rena ka baka la go (se) tsebe, ba dirile kōtlō godimo ga rena ka go hlanogēla kwanō ya kgošikgolo Sekhukhune I le Dr. Reverend Alexander Merenskey; bjale rena Babinanoko ra apešwa bogopa ra bitšwa balwantšhi ba ebanedi mo seripeng sa Afrika-Borwa. Lentšu la lena Marota, ga e be letee ka boipolēlō go Jehofa Modimo Ramatlakamoka.

Naboomkoppies No.262.  
18th September, 1968.

E.M.E. MOTUBATSI

Kgaoganyō 839

Di hlatholotše nelaetšo dikōnōkōnō tša Marota.

- |               |   |
|---------------|---|
| Thulare I     | : Šiawo manyonyō ā mahubedu le a maso, gomme ā maso le tlo a kgafa; ga e le a mahubedu le ka se a kgōnē!  |
| Sekwati I     | : Ke phaalō ya go fala mathoko, bogare ke boifa go thula kōbō maroba.   |
| Sekhukhune I  | : Ke maanaka di-fetša-seatla Mašile ā gatiša a Borwa, ke wa naka le mošuhlo, naka laka le ſuhlide ke Ntērēkē.                                       |
| Sekhukhune II | : Batho baa, ga se batho bāka, ke batho ba batho, mohlaang ke hwile, naga ye e tlo fetoga lwala ya ba bothata go lena; le se ke la kganya ka motho. |

Mokgomana Mogase Motubatse: Re fentšwe ke bona bomphenya-  
šilo; Rabatome a sewē!

Mokgomana Dinkwanyane : Tlou ga ija mere e ya ekapolēla.

Mokgomana Kgalagadiše : Ke marakalala tšibōgō, ke Makgowa  
a ga serotwana, ke maila-pudi e tshēhla  
ba rego Šikahlaba la lewatle ke swikiri.

Mogologolo : Go boletše(sic) ke monna wa mphathō wa  
Dithaga, a re, go ya ka magōrō ga se go  
tšwana, aowa!

2180 Mogologolo : Ga e aaga e ya ekagāla gomme ga e senya  
e ya etshenyetša!

Mogologolo : Sikiša diraa le molapo, mphago wa diraa  
ke meetse; Ramodiše ā Makwa!

Mogologolo : Ga la lwa go hlōka ngaka, le hwile ngaka  
di le gōna boRamaube a diličē le thēlēlē-  
phure ya nawa ga ke butšwe.

Mogologolo : Kgoši ke kgoši ka batho gomme batho ke  
batho ka kgoši.

Mokgomana Maponye : Ga go gukubu le sa ke go le dula setoto,  
le megōgōbane e ya dula!

Mogologolo : Kgoori e bōna mae gomme mootlwa ga e o  
bōnē!

Borrawesu : Kgɔriane monyalanyala ditsela, o nyela mo  
mme a lemago; mme le wene o boleedi o lema  
mo mpjana-kgoriana a n̄elago.

Borakgolo : Thaaka tša huba, di bowāla segari sengwē!

- Nkwemasogana : Ba raya ka nna abo Lekgolane nkwe Manga-neng; ke padima a Magasa a Tšate.
- Mogologolo : O se re ge o rēma mokaabi, wa re ke ya lomeletša, o sa tsebe mahlogedi abo mokaabi!
- Borravešu : Sehlare sa muši ke go o Širugela o sego babiše dintaaka.
- 2181 Mogologolo : Ngwana a sa llego o hwēla tharing.
- Mogologolo : Namola hlōšlō mollo Maphutha-ditšhaba, ba se ke ba lomana ka mēnō o le gōna Bauba!
- Marataboteng : Bogoši ke pheta-thaga-bolokwane, ge bo kgaogile bja falala tšhitlanō; ga bo ke bo topiwa ka moka fase.
- Borravešu : Ba itše ngwana llela nakana ya mohura, sēhla o mo neyē.
- Bommawešu : Pitša go fagwa e belago.
- Borravešu : Ba re ntholē e ratega kudu, nthwese e ya baba, e ruthulla motse.
- Borakgolo : Tau tša hlōka seboka, di Šiwa ke tshēpē e hlotša.
- Moisimane : a re mošimane wa lehono ke monna ka moswane, go swana le ngwanenyane wa lehono, ke mosadi ka moswane.
- Maburu : a rex Ngata e tee e dira meatla, ka ngwaga wa 1897 le ka 1923, lehono mmušo wola wa go ka wa sonyega, o tsugile 1950; o bonagala mothob wa maswika ka samentē e gobantšwego ke monnanna.

1042

K34/120 6

2182

Kgaogany& 840

A kgoši e thušwa go buša ke ba meloko, maina a bona  
ke bomang? (Executive Committee - Bogwaša)

Gwana gwa gopolwa gabotse ka ngwaga wa 1967, gore kgôrô ya Marota a Nabonmkoppies No.262 e beakanye(sic) ka go kgêtha ka tlhôkômêlô banna ba baeletšhi ba kgoši Motodi Sekhukhune, mabapi le merero ya pušo ya Marota mo tikologwaneng ye ya Bogwaša.

Maloko awo a 'Executive Committee' Bogwaša ſiaa:-

- 1) Mokgômana James Mabowe Sekhukhune : 1st Modulasetulo
- 2) " Edward M.E. Motubatsi : 2nd "
- 3) " Benjamin M.M. Sekhukhune: 1st Mongwaledi
- 4) " Judah S. Sekhukhune : Leloko
- 5) " Gad M.M. Sekhukhune "
- 6) " Jack M.M. Makgata "

Komiti ye, e kgethilwe ka go latêla mekgwa ya pušo ya Sepedi mehleng ya mohumagadi Thorometšane II le kgoši Sekhukhune wa bobedi, e le tselakgologolo re lata lebila lewo re hweditšego borrowešu ba buša ka yôna Mohlaletse(Paradys - Strafland Geluks Location, Sekhukhuneland) ka mengwageng ye 1894-1943.

Eitše ka morago ga lehu la kgoši Sekhukhune II, moswara-bogoši Marota a beya kgošana Phathudi Morwamotšhe Sekhukhune gomme a buša kgwedi tše senyane fêla, a hwa (1944-1945); gomme e be e fo ba motho wa lešilo le megabaru dijong fêla. Bjalo sedulo sa boswaredi sa bewa kgošana Morwamotšhe Sekhukhune

2183

Morwamotšhe ka ngwaga ye 1945-1965. Pušo ya yo morwa Sekhukhune o be a swere gabotse gomme a tsênêlwa ke konyalegonyana, a hlano-gêla kwanô ya gagwê le ba Mmušo wa Republiek II van Zuid-Afrika. Ke ge a tlo swarwa a išwa tahlong(exile) kuwa Cala 1957, a be a

thelegile lekgôtla la makhuduthamaga. Ga e le pušo ka kgoši Morwamotše, e be e le monna a swere bogoši ka matsogo a mabedi, o filo arošwa ke mokgômana Phethedi Thulare le mokgômana Godfrey M.M. Sekhukhune gomme tšhwenegetšana šee: seantlô Mankopodi Thulare. Bauba Washington Morwamotše Sekhukhune o robetše le babô ka moka. O belegwe 1914, a robala 1965. Pušo e botse a senyetšwa ke baaroši.

Bjalegê, kgôrô ye ya Marota e bñnê le go hwetše mohola gore pušo ya Chief Motodi, e sware le go ekôkôtlâla ka mokgwa le molaô wa Thorometšane le morwaye, gore go be kgônagalô tshepedišo ya bonana bja pušo ya bona fa khwiting ya Tubatse. Le ge re bôna e bile re na le tsebô, eupja ke mogolwane wa renna ka kgati le tokêlô ka mma'gwe go bommawešu, ka mo kgorong ya kgoši Sekhukhune wa bobedi; mohlomong seêma sa mogologolo se ka latlêga: 'Ga bo hlalefe mohlaa bo wêlago'.

Motšhabi wa tlâla, o tšhaba a inamile.

Se, ke seêma. Bommakgolokhukhu le borakgolo le bommawešu le borrawešu ge ba be ba laya dingwetshi ga di eya bogadi, le ge di gorogile bogadi, ka gore mehleng ya bogologolo mosadi o be a na le kabêlô e kgolo ya go swara mogoma: le ge monna goba banna e be e le mabôgôdika go dilo ka moka, ba lebane ke marumo le tšôna ditlala(famines) le ditšhaparêgô tša bana le bommababô; le mabothata a maphelwane a madi le nama.

"Motšhabi wa tlâla o tšhaba a inamile!" Re ba kwele bagologolo ba, ba re motšhabi wa tlâla gaa tšhabêlê morithing wa

lefawo goba wa mohlare, aowaa. Gapegape ga ba re monna goba mosadi a tšhabélè ka mphomeng goba ka maweng, aowaowaa! Ka moka go tšhabélwa temeng, go inangwe - megetla(sic) a tšhungwe ke phiišo goba lebatana la letšatši, go phethagatšwe taélö ya mathomong ka yéna mohlodi: 'O tlo ja mphufutšo wa sefahlégö sa gago'.

Molaetšo: Borakgolo ba rerešitše motšhabi wa tlāla gaa tšhabélè ka ngwakong goba mathuding, aowa. Ngwanaka, tšeya mogoma o tšhabélè temeng(tšhemong) - ke gore tšeya 'pick & skopgraaf(sic)' o kodimélè o èpè, lehumo le tšwa mobung.

2185 Ka letšatši le lengwe, nkile ka kwa masogana ba dutšhi ba etišitše le methepana, go tšhumilwe lebonyana la makhura (candles), lesoganyana le lengwe o re yéna a ka se šomi modiro wa mampara, a bérèka ka mokoting ka gore o tseba Sekgowa. Ka mo kgalema ka mmolélö wa mogologolo, ka re gopola ngwana'a Phaahle: ge boruti e be e le go tseba Seisimane, ka moka Nigros ba Amerika e ka be e le baruti; le ka moka magorapötö a Seburu e ka be e le baruti; lehumo ka moka le hwetšwa ka tlase ga mobu; mèèpö ya mahumö le dikgabišo le ditšhipi tša mehola yohle di tšwa mobung; ge monna a sa sware 'pick & skopgraaf', o tlo ja ditšhila tša bagwéra ba gagwé.

Ka ngwaga wa 1895, ka tlāla yela ya mohlopi, borrowešu ba be ba kodimélè dikutäng tša mehlopi ba rahunya bjaleka dithakadu, go nyenkulwa medu, gomme bommawešu ba rwala ka diroto, ba iša ka malapeng go phološa ba burilego gomme re dihlatsé tša go bôna ka maahlö. Mehleng yewo ke ge re le mengwaga e lesome le metšo pedi. Gopolang mohlwaa, ke setšhabana se se nago le megoma le dintšamobu eupja ga se robala bošego le mosegare, le ge motho

a phušola modiro wa wona, o fore re a dira di nago wene molwa le bahlokatshélè; ga re lapišégé, gagešu ga go leswiswi go sele gabedi!

Moanëga(molaodiši) phefö, ke motšwantle.

Seëma se sa borakgolokhukhu, ba go se laya kgokgothele go borrawešu le bommawešu gore le bona ba tle ba gorogošs ditséebé tša rena ka sôna; ge re be re fele re bona bakgalabje ba tsogëla kgorong ya mmago Masoka, re fele re makala, gomme e re ka gore e be e sa le swisaneng, re se ke re di tšeea mokolëla re fo re ke mokgwa goba molaö wa Babinanoko.

Gomme tlhaologanyö ya seëma se sa bona, e se ya hwetša madulo a tetenene ka gare ga megopolwana ya bjaana. Ge matšatši a fele a re hlabëla, ka le lengwe letšatši o tlo kwa yo mongwe ge a be a go romile go mo gëla meetse, a re: e bjang phefo, gomme mošimane a re: e a tonya! O tlo bona dipududu di gerulana gomme o tlo kwa yo mongwe a re: o e kwele mosatena, ga o anegélwë o e kwele ka mmele wa gago. Bjale seëma se e be therešo go motšwantle.

Ka ngwaga wa 1958, e be e le kgwedi ya March 21st, mokgömana Makwatanyane Sekhukhune Sekwati, ke etetše go mmona a dutšhi ka ga mokgömana Paadi Sekhukhune Sekwati, a swerwe ke bolwetšhi bja maoto, gomme (a) palêlwa a re ba mo iše ka thckwana: 'A go nna, wene o di bone tša Masehleng ka ngwaga wa 1893, gomme šidi lehono mo Mohlaletse ba re ba tšere diagente go boledišana le Mmušo wôna wo wa Makgowa'. 'Afaee! 'Lemoga

Dimo ā Hlabirwa, wene o bone gannyane ntwa ya 1877 ge selete sa Marota se thubēga ka gaye Tšate gomme masogana aa: Mangana ā Thulare II le Mabjana kgošana Sekwati Sekhukhune Morwamotšhe le Magasa ā kgošana Motodi Sekhukhune le Makwa a kgošana Morwamotšhe, bana ba ga ba tsebē selo bobedi bja bona; lehono ba rumulane go gana molaō wa banna ba bašweu baa'. Naa motho ge a se a ke a ekwa metonyō ya phefō, a ka anēgēla ba bangwē bjang?

Lehono Thamaga ya Mabjana e bolabola motse wa barwa Sekwati go thosanwe, ba bangwe ba agile Naboomkoppies No.262(398); ba bangwe ba agile Marulaneng a maruping a kgoši Kotole Rahlagane Matlala. Se phethagetše seēma sa borakgolokhukhu, banna ba Dithaga, Magabaa ā Moukangwe wa Diaala, le Makwa ā Morwamotšhe Maphutha-ditšhaba; garetsei! E ka be e se be mehleng yeno, ye pitša go fagiwa ye belago, ge thuto e sa hlalefēlwē ka mo difokeng, Marota a se apeye setōtō; Babinanoko ga ba bonēgē ka thuto.

Mosēka nkgōō ya meetse, o sēka a e sekamisitše

Hlōgōseēma se, re kwele borrowešu ge ba dutšhi ba thabile ga re ga mesegare, gomme sa Makwa ā Tšate a kgopēla sa Madisa a Tšate mosēēga go kgōōga, a re: 'Dimo a Phaahle, a ke o hlalle mosēēga ke šudube!' Bjale sa Madisa a re: 'Aowa Dimo ke re too, ke tonya ke se phefō!' Bjano sa Makwa a re: 'Auwi! Phaahle o reng o sa ntaetše thoko goba mosēēga'. Bjale go kwale lesēēgō la lethabō haa-haa! Bjalo yo mongwe monna o tlo re: 'Aowā,

mosēka nkgōbō o sēka e sekamisitšwe. O reng Dimo wa se laetše Ngwato? Ejalo mohlomong Dimo a laetše Ngwato goba a nape a latole gore ke re too! Go lemogēgē gore yo mongwe o fo kōna wa gabō motsoko o le gōna ka mosēēgeng. Banna ba fo hlamlula ka seēma se, gomme ba hlatholla therešo; ge motho a latolēla yo mongwe selo, mo laetše madulong a sōna. Monna ge a kōnana motšoko, bakgalabje ba be ba re yo morwa wa Mojaludi a ka se hlwē le motho, ga a na pelo ya kagišanō, o fo ba bjalo ka ngwanamatome(katsekatse) e ratago tēa batho gomme tēa yōna e di tsebafēla.

Hlōgōseēma se, ge re sa le badišana ba diruiwa, borrawešu ba be ba re laya kudukudu ba re ge monna goba modišana ofe le 2189 ofe, ge a fihlile morakeng wa gabō lena, a timeletšwe ke kgomo goba sehuswane, mo išeng ka ſakeng go lebēlēla ka maahlō, yēna ka noši; e sego 'ga e gōna ka molomo wa lena'; yēna a e(sic) tlhōbōgē ka noši.

Kganthe seēma se, se ikgōgōba le mekgwa le melaō ya Sepedi, se swana le se ba rego ke: 'Swaana ya Mošata, wa e gapa o molato, wa e feta o molato'.

Molahlgēlwa o na le tokēlō, ibile(sic) ke molaō woo tlemilego modišana ofe le ofe, go buka mpshiko wa lešaka lefe le lefe la diruiwa gomme motimēlēlwa a phethagatša selebeša sa gagwē kantle ga pelaēlō. Ge modišana a ka gana go dumēlēla motsomi go hlodimēla ka gare ga diruiwa, gomme molato wa kgananō wa fihlišwa kgorong ya banna, e tlo ba kgōnōnō ya bohodu. Meng lešaka o tlo butšišwa kudu ka banna ba kgōrō gore naa modišana yo bjalo o tšere kaye thuto ye bjalo. Le ge seruiwa se se bjalo ze sa hwetšwa ka moo lešakeng, mong lešaka ke letšopja leagong la Babinanoko e lego Marota. Gomme a ke ke a phema tsēētsē ka

1042

K34/120 12

matsôgô o tlo phema ; setâwa mmele.

'Mosêka nkgôô(moëta) wa(sic) meetse, o sêka a o sekamišitše',  
a se ke a fo re meetse ga a gôna; moswarwa-ke-lenyôrô(sic) a  
bônê ka noši a kgôlwê.

2190

Tša seêma se, re di kwele ge borrawešu ba re laya, ge re  
dula merakeng ka mengwaga ye 1899-1904. Re ba bone ge badišana  
ba inamišwa ba tiwa 'bethwa' ka kgati.

Ge beng diruiwa ba phemêla bokgômana bja bôna kgobogo le  
botšopja ka gare ga setšhaba sa gabobona, e sego tše di bonwago  
tša mehleng yeno; ebilego(sic) di palediša noopa(pen) le  
pilwana(ink) go tlotša godingwana ga kgapetla.

---

2191

Kgaoganyô 844

O gata tala e ya bôla, go itšano Lekwa.

Hlôgôseêma se, re kwele borrawešu ba se bolêla ge ba thabile  
kudu, gomme ba anègôlana mabogale a banna ba leagô la bona, ba  
re mokgômana Ramaube 'o gata tala e ya bôla'. Le ge go itše  
pharephare Marota, ge a tšwêlêla ba re šowe, ba bangwê dipelo  
di hlêphêlêla go nyama, ba bang ba thabêla sefahlêgô gomme  
dipelong tša bona di re ageet Thêlêlê Phure ya nawô(sic) ga ke  
butšwe, Mamorei a Hlabirwa ā Bauba; wo wa Bjobophole bja Phakane  
a Dimo bja Bohlolo bja Tubatse.

Mo kgaoganyong ye, ga e re Lekwa e ra kgoši Morwamotšhe  
wa Sekhukhune wa bobedi. Ga e re Thêlêlê Phure e ra mokgômana  
James Mabowe wa Sekhukhune wa bobedi.

Eitše matšatšing wôna mofererefere woo wa Makhuduthamaga a

Mohlaletse(1958), Lekwa la tiišeletša kgêthô ya Thêlêlê-phure ya nawa ga ke butšwe, gore e be Modulasetulo sa Bohlabêlatšatši 'School Board'. Kganthe ke yôna tsela le tlhakodišo, gomme go be go sa tsebe motho gore barakiwa Mohlaletse, ba Mmušo wa Republiek II van Zuid-Afrika, o tlco fa barakiwa madulo à Naboomkoppies No.262. Naa tiragalo(historic) e ka tlogêla bjang go se šuthêlêlê sebakanyana gore mokgômhana James Mabowe Sekhukhune a tsênê ka mo gare? Borrowešu ba re buditše ba re mogale o a lômišwa(sic) gomme Thamaga ya Mabjana le yôna e rêta Mamorei à Hlabirwa. Lehono mono Bogwaša re tšere sefoka, re na le Leolo Secondary School. Motho ofe le ofe o rêtwa ka mediro e sego molomo fêla, zowaa! Ga go monna ofe le ofe yo a ka lômišwago a se a tia tšhwene, goba go bolaya lenaba tlhabanong - go itšano monna wa Lekwa mokgômhana Lelau Sekwati Thulare.

Mešumo-thereso ya motho e bonwa a phela. Ke ka lebaka lewo temana ye, e bolêla ka botlalô gore le ge ba mahufana ba tshwemega dipelong tša bona, ba re mokgomana James Sekhukhune o na le thuto e nyanenyane, eupja o le feta ka mediro ya thuto le ya go tšwetša setšhaba pele. Anke le re šupetšeng mohola wa lena ka gare ga Babinanoko.

Mogologolo wa bogologolo o boletše a re mohlare o bonwa ka dikenya tša wôna, gapegape motho o rêtwa ka mediro ya gagwê. Dimpho tše fiwago ke Mmopi wa batho ga di lekane go mang le mang. Go na le bahumi, go na le badiidi; go na le bahlalefi; go na le bagale; go na le diota le basenyi le batho ba felwego tsebô ya boahlodi le ba felwego boetapele bja ditšhaba gomme tšewo ka moka ba tšwetšwe natšo badimong.

Borakgolo re ba kwele ge ba re kgoši Moukangwe o be a belegwe e le sefofu, eupša ge ba laodiša ba be ba kwele borrago-

bôna, ba re e be e le moahlodi yo a se nago sepitsa, ba re  
 2193 o be a fele a re: 'Le ya mpôna ga ke na maahlô gomme nna ke  
 hloile phôsô fêla godimo ga lešaedi tuu!'

Mamorei ā Hlabirwa wa sa Matuba a Lepôô, ba phelêlê  
 Marota a Bogwaša, mo khwiting ya Tubatse, ditlogolo tša setšhaba  
 se: Marota, Mapulana, Mampaye, Maswatse, Baroka, Mahlangano,  
 Matšakane le Matsulu ka moka; mehleng ya bašimane le basitsana  
 baa; ge e le banna le basadi ba khutšhitše mathuding a nyâkô  
 ya bôna le ya borrabo: ba ke ke ba lebala gore o kaye Thêlêlê-  
 phure-ya-nawa-ga-ke-butšwe!

Ge ba hlamlula ka tša tšwelopele le tlhabologo ya Sekhu-  
 khuneland, go thoma ka ngwaga woo 1952, le mabothata a mengwa-  
 geng ye 1877-1964; (sic)

Mokgômana Mauše e be e le ntôna ya Moswarêlabogoši Kgoloko  
 Sekwati Thulare, o be a re ge a etheta(sic) Mauše a re: 'Pone  
 laka ke ušitše 'lendoda', ke ušitše lôna leela la kgašana hloo-  
 gong!' Ke mohlaang wola ba bowa tlhabanong kuwa Tsolameetse  
 (1856); bjalege, le nankhono bogale bja mokgômana Mauše re bo  
 ruta baana. Se riano(se riatšo) seêma sa mogologolo 'O gata  
 tala e ya bôla!'

Hlôkômèla mmadi: Seêma se, ge se re tala, ke gore bontšhi bja  
 batho. Bôla ke gore go nyama ga dipelo tša bahloyi le baikgodisi.

Ke'ng se se bego se fedisa ntwa gantshi?

Ge re be re hlwaille ditsêebê, re gomotshe mahlwana ge borrawešu ba laodiša tša mehleng ya borakgolo, ge go sa agilwe Mogokgomeng Tubatse, ge ba khudugile kuwa tlase Bogwaša - nokeng ye ba rego ke Tswetlane, mo thabaneng e bitšwago Madinoga Naboomkoppies. Bjalo ga kgošikgolo e le Morwamotshe wa pele, le ge a tlo rētwa ka gore ke Maphutha-ditšhaba, o ba phuthile ka theko ya lerumô, dilete le diletana tša rôbala borôkô. Gomme ka baka la kôtsê e matla le bogale bja Bapedi bagolokwane ba Tubatse, bafalaledi ba betogago(sic) ba ponapona, ba tšo rakwa dileteng tša gabon, ba hwetsa mphoma ka tlase ga lefêegô la morithi wa korobedi wa morwa wa Thaga-e-tala Mohube à Seôpêla.

Borrawešu ba re go fedisa ntwa mofenywa o swanetše go ntšha sa go loba, ke gore kgarebe ye swanetšego ala legogwa, le ge mehlape ya dikgomo le dihuswane e ka pharêlana eupja hlogo ya motho e swanetše go etapele dilo tše kamoka, boikoko-betšo bja selete sewo bo tlo tliša khutšo(tranquility) gomme marumô a bewe fase e be ſebesibê(armistice). Nyalêlanô ya methepa ka bakgôma le bakgômana ke kagišano le popanô ya leloko ka bohle ba ratago khutšo.

Mogologolo wa bogologolo o tlogeletše balemogi ba bohlale bja leagô mothalatšana woo: 'Bantšhana moreba ke baratani ka moswane'. Ga išita dibatana di sa bolabolego di fogo dupanago ka nkô di tsebanê. Borrawešu ba be ba re ntwa ga e na lešokotšo, ba kwêra mophegeledi ba re: 'Ya bowêla ihoo e a swai!' Se e le molaetše le thuto ya mohola go bohle ba lemogilego gore dilete ga di na le kwanô tshwêlê le tšhupa goba konyalegonyana/kwena-legonyana(sic), e ka se kgônê go senya tlemanô ya bona; go

boletše mogologolo a re: 'Ngata e tee ke matla'. Le ge re ka fapafapana ka maleme, wôna a phethagatše therešo e rego: 'Go ya ka magôrô ga se go tšwana!'

Naa Bapedi ā ke batho ba ratang khutšo? Go fetola putšhišo ye, nkare gabotsana eupja, mokgwa wa bona ga ba hwe matwa, kwaa kgoši Sekhukhune wa pele ge a re go mokgûmana Mapitimetše Makgata a re: ''Ina la gago ke wene Senkgadikgomo gomme ga o nkgé kgomo tše tša batho ka moka, aowaa! Wene o fo nkga tša bao ba nyatšago Magatiše fêla, ka baka lewo Bapedi ke ba-rata-khutšo; ga ba rate go nyatšwa.

Moënô wa bôna ba re: 'Gagešu ga re ile go hwa, re ila go fenywa, re diboba tša mohlaka, re longwa re etomêla Marota-boteng!'

Naa e be e le go fengwa ga ba bangwe?

Putšhišo ye e arabêlwa tlhatlaganyane go mofenywa, borra-wešu ba be ba re ge mofenyi a thunkantše, gomme motse e le kuâlele(kuwâlele) ya muši, ba hlasêlwa - banna ba tšhabetše dithabeng, basadi le bana e le meetsemagakwamahlokaboêlêlô; madiraa a mofenyi e ba mabothêla; bafenywa ba beile marumô fase, diphôkgô go ranka tša bafenyi, taolo ke gore ka moka basadi le bana le banna bawo ba phemetšwego bogale bja lerumô, go swana batšofadi ba banna le bakgekolo; molaô o ba beya seatla maruru ka gore ba ka se kgôñê go sepela go fihla Mohlaetse.

Molaetše ke ka ba Mongatana goba ba Mašabêla ka Lekalela (Loopspruit No. Nebo area). Ka ngwaga wa 1900, ga e le mokgwa le molaô wa Bapedi Babinanoko, le ge ba thoping batho

ga ba dirwe kgobbgô(slavery); ka mabapi le madulo le mašemo goba dirapa ga go tshwenyô, nellwane ya naga e fo ba beakanywa ka tshwanêlô. Taélô(order) ke gore go itšhireletša dirôba, ke go loba le go dumediša Mošate ka sehla sa zgwaga, ga e le dimpho tša boethapô ga go mpshikô go tšona; go swana le molaô wa tshêlwana(donations) ya sefe le sefe. Ge borrowešu ba be 2197 ba re laudišetša nekgwa ya pušo ya Marota ge ba gatiketše diletete le diletana tša bogomo bja pušo ya bona, ba be ba se na malao-mabe go mehutana yewo ba e fentšego ka theko ya lerumô; ge e se fela ge go ka kwalagala morôrwana ka mofenywa yewo.

Ke ka baka lewo kgoši Sekhukhune I a go rêela mokgômana Mapitimetše a re wene o Senkgadikgomo gomme ga o nkge dikgomo tše tša batho ka moka, aowa; o fo nkga tša bawo ba nyatsago Magatiše.

Borrowešu re ba kwele ge ba re mofenywa o loba ka hlôgô ya motho(kgarebe), gomme kgarebe yo ba mosadi wa kgoši e bêlêgê bakgômana ba madi a Mošate; e be bahlomphiwa ka gare ga diakwane.

Ka moka dilo tše sepelago ka maoto a mane(quadruped), ga di lobe marumô, ka mokgwa wa molaô wa Sepedi, ka gobane dilo tše ke tšona tša go lomiša bagale ba ntwa le matiatšhwene le go hlapisa tša bawo ba ſetšego tlhabanong. Gomme mokgwa woo borrowešu ba re ke molaô le molaetše gore go hwelwa kgoši le mobu; mang le mang o hlabanêla selete le pušo ya gabô.

Moragonyane goba semeetseng ge e ba gore kgoši ya go fenywa e phela, ke tshwanêlô le molaô ka botlalô gore e boledišane le mofenyi ge phophotha tša(sic) melaô ya go bušwa ka boikoko-betšo; selebaneng sa bakgôma le bakgômana ka khutšo.

Naa mo Bopedi, tšhollö ya madi e ripilwe ka mang?

Dintwa le dipelaetshano mo ga Sekhukhune di ripile(sic) ka kgošikgolo Sekhukhune II ka ngwaga wa 1900; mehleng a ntwa ya Maburu le Maisimane.

Ke tshwanélö gore Thamaga ya Mabjana, mo temeng ye e se ke ya le neëla mokgopa wa tšhwene, e nyenkule le go neëla mabaka a meferefere ye kilego ya tšhölla madi fa Bopedi, gomme go temana tše dingwe le tlo hwetša e be e se boekemišetšo bja Marota, go phethagatša tirö e bjalo; eupja e le go gapeletšwa ke sewo e lego tshwanélö ya namolélö goba 'namola hloolo mollo'.

Lemoga gë, mabaka(reascons) a dintwa tša kgošikgolo Sekhukhune II, gore a ke tiro ya marumulane goba bonamudi,  
Šidi:-

a) Ka mošola wa Lepelle ga Morwamakoti, go Magadimane diraa tša Marota tša yëla go namola ge mohumagadi Ngwanamohube Legadimane Mampuru le morwaye 'Klein' Ntwampe a amogiwa bogoshi; bjale Thulare a ya a namola mollo a ba tshediša Lepelle ba' aga mo kgauswi le thaba ya Leolo. Naa ke borumulane?

b) Kgošikgolo Sekhukhune II, o tsëna ka gare ga ba Phahlamoka(sic), o namolëla mokgômanna Phašamakgwale Sebošego, bjale ke ge Marota a phumphanya ba Phaahla mo Madigôma(Loop-spruit No.41, Nebo area); ke ge Thulare a khuduša mohumagadi wa Sebošego Phahlamohlaka a ba agiša mo Masehleng(Geeneinde Geluks Location). Ke ge ba fiwa mellotima mohumagatšana Selekeng kgaitšedi ya mokgômanna Mogase Sekhukhune Sekwati Thulare. Naa e ka ba gore tlhakodišo ye bjalo ke bokgöpö, goba e bônagala borumulane?. Ge e ka ba go bjalo gôna seâma se sa borakgolokhukhu e ka ba se se nago mohola, ge ngwana a

wetše ihoo motswadi a fo mo lebèlèla a thokgosèla mollong wa makiri(flame).

c) Kgošikgolo Sekhukhune II o thunthanya ba Mongatana (Mašabèla) mo Lekalela kgauswinyana le Ngwaritsi le Ngwari-tsana, o ehula mokgōmana Magoši Phaswane Mašabèla, a ba beya madulo mo Geluks Location, gomme mokgōmana Magoši Phaswane a ekgēthēla go aaga Motlammotša gare ga Tickenham & Hackeny. Naa a ke mokgwa wa hosodi ge Marota a namoletše bakgomana bakhwe?

d) Go hlasèlwa ga mokgōmana Kgolane Kgoloko Sekwati ke Marota fa Masehleng(Geeneinde Geluks Location), naa tiragalô ye e ka gopolèla Marota gore ebile sehlogo sa bošaedi goba borumulane? Kganthe mohlang wola a saseletša(kats or lash) godimo ga bagolwane le makgōmana a Marota diatleng tša Komosasa Morèna Abel Erasmense moputso go yêna e be e tlo ba eng? Bjalege, Marota a etefeletša ka go mo raka fa maroping a bona.

e) Kgošikgolo Sekhukhune II o laola madiraa a Geluks Location of Sekhukhuneland area, goo fata mokgōmana Kgolane Kgoloko Sekwati ka tlase ga lefègô la kgoši Malekutu Mampuru Sekwati ka Mamone(Hooggelegen, Nebo area). Diraa tšewo e be e le tša palo ye ka bago tharô, go bokana godimo ga Tlapa-la-Makgōpôo lewo le tsebjago ka bophaphathi bja lôna. Le ge bontšhi bja diraa e be e le tše kaalo, ebile go hlatlegetšwe ke Mašolô-šolô a kgoši Michael Dinkwanyane Sekwati; go hlokagala mahlatee ba se na dibetša(ammunition). Ba rego ba kaone ba swere bokaone e le dikolwana tše hlanô, goriano molaodi wa diraa mokgōmana Makwatanyane Sekhukhune Sekwati, madiraa a fêlèlwa ke dikolwana ba palèlwa; ke ge go ribogwa gwa bowêlwa ka magôrô; madiraa a kgoši Malekutu a ba gobaditše c šoro bothata ka nakeng la

K34/120 20

ba kgoši Nkwana Masenyetše Phaša.

Diēma tša bagologolo di re: 'Ga e thwê lebzaa! Nôga ga e latâlêlwê moleteng!' Ge motho a kwešiša, o lemoga gore e be e se thatô ya mmupi wa rena batho, Marota a be a gapeletša ka bogagapa, ka mahufa a se nago tlhaologaryô le megopolو ya go se hlôkômèlê gore yo Kgolane tatagwe o be a felwe go thekgetša setšhaba se sa morwa Thulare; Kgoloko a beilwe ke mogolwane Sekhukhune I, godimo ga pušo ye ya Babinanoko; ebile e(sic) be e le ngwana wa lapa la bone go ka moka barwa ba Morêna-wa-Khutšo.

Diputšhišo go molaodi wa diraa:

I) Naa ā mola yo morwa wa Mampuru a ka be a le dibiše, go etša mohla'ng wola le rakediša Mapono kuwa Tsolameetse, go be go tlo ba bjang?

II) Afa Mohlaletse gôna le be le tlo fihla?

III) Naa ke'ng se lejilego la dira Maswatse sôna kuwa Tsolameetse ka 1856?

IV) Gwa diragatšwang ka mehlape yela ba bego ba e puputla ya magomo le dihuswane?

V) Naa bohloko bja go ſwahlêla yo morwa Mampuru e be bjona bjola bja go bolawa ga kgoši Sekhukhune I goba go hlanogêlwa ke Makabeteng?

VI) Naa ge Makabeteng a be a le hlanogetše, e be e le tshwanâlô ya lena go mo tšeya ka kgang ka hwafeng la Malekutu?

VII) A badimo ba pakeno, ba agiša batho ka kgang, e sego ka thapêlô; ke ofe motse wa ga kgang mo Bopedi?

Diphetolo ka bokopana:

a) Bauba Ngwato, e be e tlo ba bošoro le lehu.

- b) Aowaa, le Thabana-ya-pudi re be re ka se theoge.
- c) Re be re ba hlotha ka maswika ba nametše mehlare bjaleka dinonyana.
- d) Aowaa, ka moka tša tlišwa go morwa Thulare.
- e) Taēlō yōna e be e fo ba ka mokgōmana Kgolane.
- f) Re dirile bjalo ka gore a re Makabeteng o ka mpeng tšaka; ke ge re befēlwa.
- g) Ke moo re lahlegetšwego, motse owe mo ga Sekhukhune wa ga kgang ga o gōna.
- 

A ba lešika la kgoši ba humile ka moka?

Go arabēla hlōgōputšišo ye, sebakeng sa ee goba aowa, ke tlo neya molaetša wa therešo ka dinaka tša phōbfōlō e bitšwago kgomo, ka gore manaka a yōna a midile hloogong etee gomme ga di lekane. Le lengwe le na le senokwanyana(inch) go fetanyana le lengwe ka boteletšana, gomme le melēmēlō e etše go swana gomme ka kudukudu ga e swane tšōna naka tše; o tlo lemoga di fele di fapane le lengwe godingwana le lengwe le ile fasenyana. Go bjalo le bana goba batho ba lešika la kgoši, goba ba madi a bogoshi, ge e ka be lehumō le latiša bogoshi, e kabe ka moka ba leloko la kgoši Thulare e le bahumi ka moka. Lehumō ke mpho ya mahlatse, lehumō ke mpho ya tlhāgō.

Lehumō le fofa bjalo ka mohlare wa Mohlware goba Mokaabi owe mang le mang a re ge a tsoma theeko ya thupa, a holofēlē kudu go mehlare ye, eupja a e hlōkē, a be a hwetše e kaonana Mogwaneng, a e rēmē a thwēlē lerumō goba letsolo la gagwe.

Borrawešu re ba kwele gomme ba reresitše ge ba itše tšehego e rôbala ka Mošate, ge barwarrago kgosi goba barwaye ba sa tswalo(sic) le dikgaitše ba tshwela mare diatleng go nyala mothepe, ge rracobona a se na matšo a sebešo sa kgôrô, 2203 ke gore delifišwa tša ba melato: ke pônagalo ya ngatologêlô go yewo morwaye gomme ge se fêla, go katanêla go bomalomeagwe, go nyadišwa molato go swana le ba bantšhi e lego go phutha mašuwana a ka geno.

Ga se taba e sa tsebjwego, ge a hwetša malapa a Mošate bana le bommago bona ba ija moratha goba ba ſêba ka morôgô wa monawa, mohlomong go gadikilwe dithôctsê tša marotsê; gomme go ngamêlwa moratha ka tšôna go swana le bahlanka bo-mahloka-sabôna.

Ge setšhaba se le bodiiding, kgosi le yôna e tsenwa ke bodiitšana; ge setšhaba se na le diitshwarêlêlô, kgosi le yôna e ba le diitshwarêlêlô ka gore kgosi e ja tše tšwago diatleng tša setšhaba.

Ka letšatši le lengwê(1931), re le mo totopong ya Mašišing (Lydenburg town), re gahlana le mohlomphegi wa agente(ramelaô), a dumediša kgosi Sekhukhune II a re dumêla 'Modimo!' Kgosi a re agee 'Modimo!' Ramelaô a re kgosi mphêê tšhalêtš. Kgosi a re: lemoga, batho ba ba go tlaala motse woo, le ka moka ba agilego thaba tše, ke yôna tšalete yaka. Ramelaô(Th R) a leboga a ba a swara kgosi ka diatla.

Kgosi ga e sena lelôtô e ja ditšhila, le ge badiredi ba yôna ba sa bôtêgê, le gôna e ba kgobôgô setšhabeng sa yôna. Ke ka baka lewo tlhôkômêlô e kgolo ka mehla e tsepeletše ka kudukudu godimo ga tonakgolo le bakgôma.

1042

K34/120 23

2204

Kgaoganyö 849 (Sep 11)

Lehumö lewo ba le tšere kaye?

Go arabëla putšhišo ye ka go kgonthiša ka tše re di kwelego le tše re di bônëgo pušong ya mohumagadi Thorometšane ll, le morwaye Sekhukhune sa bobedi, go kile gwa ba gôna mokgômana a bego a na le lehumö la diruiwa ka kudukudu barwa ba Sekwati l bawo ba bego ba botegile ke kgorokgolo ya Makweng ya Morwamotšhe ll. Gomme pôtëgô ye, e le yôna e ba fago mahlatse a go neelwa diruiwa, go lotêla kgoši goba mmuši wa setšhaba sa Marota; ka baka lewo ge mehlape e tswaala gomme kgoši e thabiše moloti ka go mo swaëla mamane goba diputšaane ka baka (la) bolaki.

Gomme se ga se diragatšwe go ba lešika fêla, re di bone le go balaki ba pôtëgô ba magôrô a ſele, baagedi ba motse wo wa Mohlaletse; ka mabaka go bonwa pholo e gapiwa yo hlabjwa mošate e tšwa'a morakeng wa ga Mabogwana goba wa Mahlanya goba Malapane.

Kgoši ga e ke efa morwarragwe diruiwa go mo lâtêla goba go mo dišetša, aowa, mokgwa owe o na le malaomabe, ebile mabaka a wôna ke ditshêélê ka mo gare ga kgôrô ka gobane yo mongwe le yo mongwe a ka ba le pelaëlô gomme pelaetšano e bjalo ya kgôngatšwa go fatafatiwa; ge e hwetšagala gwa tsêna phehli ka malapeng a mošata.

2205

Kgoši ka mehlaa e swanetše go hlôkômela go dikuduudu di se ke tša tšwaa ka yêna, gobane ge a ka bêba yo mongwe ka ntle le mabaka a itšego go ba bangwe, go tlo phethagala seêma sa mogologolo se rego: 'Ga di lle mago nageng a ſoka dinaale(sic), bommago tšôna, ke gore ge ngwana a lle botlaatlaa ka mekgobeng (streets), bohloko bo tlo okwa(sic) ke mmagwê!'

Lemoga gore methepa(basadi) ba ke barwedi ba bakgômana ba motse woo wa Marota, gomme go kêtha ka hlawo ke bošula bjo bogolo dipelong tša bohole. Ka baka lewo, kgoši e se ke ya gootsa goba gogotaletša mollo wa tlhôyanô ka gare ga kgôrô ya gagwê.

Borrawešu ba be ba re matšwasebešo ga a newe morwarrago kgoši, ga a newe morwa wa kgoši, aowa, ke lehumô la kgoši le kgahlanô le tša mathakga le mabothata a motse; le yôna kgoši ga(?) e(?) bapala dikêêtô(marble) ka tšôna goba go bapala ka tšôna.

Dilo tša ditefišo tša kgôrô ke tša kgoši go di diriša ka tshwanêlô gore kgôrôbanna e se be le lehuto ka tšôna, ka gore ge di dirišwa dithakalampane, kgôrôbanna e ka ba le go lomoga melatong ka pelaêlô e bonwago. Ke ka baka lewo kgoši e bago le tlhômphô go se phošiše molaô le mokgwa wa Babinanoko. Mang le mang lehumô o hutša tša tôkêlô e sego matšwaasebešo sa letlatswa la dilefiša tša kgôrôkgolo, go basenyi le bobanthera-bare-ke-moloyi; bohole ba lešika la bogoši ditsebagalong ka botlalo; bjalo ka ga e le boselaiwa.

A bagatša ba kgoši ba na le bahlanka goba badiredi?

Go rarolla le go tlhathôlliêlô(sic) mabapi le hlôôgôputšhišô ye, ge motho a tsebile mokgwa le bophelo bja segagabô, o na le go se kokonwe ke selo, ka gore tše a di kwelego di fetwa ke tšewo a di bonego; bophelong bja gagwê ge a be a dula le bakgalabje le bakgekolo.

Thuto e kgolo re e amule ka ditsêbê le go bôna ka maahlô, godimo ga tšohle go ratega kudu gore motho e be wa peotheri, ge batswadi ba rena go thabilwe go hlomogilwe ka mokgwa le tshwaro ya Mošate ka bagatša ba kgoši, ka lehlakoreng le lengwe; o kwe Hunadi a re: go tšewa Mošate ke kgoši ba bangwe ke mola-hlêgô gomme ba bangwe e le thabô le go dumixa ke bagwêra ba gago.

Nyâlô ya motlalô e bose ga dilo di sekametše ka lapeng la gago, eupja ge o di gerula ka maahlô, go kaone ge o ekwa di anegiwa. Ke therešo methepa e mentšhi e duma kudu go nyalwa ka Mošate ke kgoši; a hlome nke kgoši e tlo fo lebêlêla yêna a nnoši, kganthe go ka se be bjalo.

Mokgwa le molaô wa Sepedi: Ga go mothepa ofe le ofe a 2207 ka bago le lehutšo gore ge a nyetswe ke Mankale wa setšhaba gore a ka ba le badiredi ka lapeng goba lapaneng la gagwê, molaô wa Marota ga o na pherwana e bjalo go tloga gaye Mogokgomeng Tubatse. Ka moka difoka badiredi go kgatlampawha ka lapeng la mohumagadi wa matiakathôka a selete ka moka basadi ba kgoši ba etshetlêla tša malapa a bona; go swana le ba selete ka moka.

Lemoga ge, moithuti le moratatsebô le mekgwa ya Marota, Babinanoko ya mabjwe maramaga, mohlaang mellotima a išwa bogadi, o fiwa badiredi. Molaetša:

- a) Thorometšane ll a tlaa le modiredi mohumagatšana Ramaisêlê.
- b) Leganabatho l a tlaa le modiredi mohumagatšana Marêmêlê.
- c) Mphêtshê o ile bogadi - modiredi e le mohumagatšana Baakedi.
- d) Thorometšane lll a ya bogadi le mohumagatšana Semogwane.

Bjalege, Sepedi se bothatathata, se rutwa bana ba sôna go tloga tsweleng. Se mothepa ofe le ofe a ka se dumago ke gore a dumè gôba lebônâ go timang mellô ke ya gôrôga, ga e le go fo ba mosadi wa kgoši ga go pelagane selo Pheladi ā Bauba!

Badiredigadi baa, ke barwedi ba kgoši, ga se batho fêla,  
ge thari e pherekane ya mellotima, ke bona ba nalego tshwanêlô  
2208 ya go tswala kgoši ya selete; ge go se na yo mongwe a mo etilego  
pele ka kgati, go swana le mohumagatšana Semogwane Dinkwanyane  
ka ge Thorometšane lll a kgotsofetše ka yena ka gore ke morwar-  
raagwe ga go belaetšhêgê(sic) ka mešogofêla Bakgaga le Marota.

Seêma sa metlaee go methepa:

"Ke swanamakwa,

Swanaa nka e kêla

Ka Mošate, ka hlamphêla m

Masêka, ka maoto le mabôgô;

Ke nasôô ya mabitšana ka melodi."

Borravešu ba be ba re nyalokgolo ya segagešu, go ratega gore e lebane le monna wa tsôto, ge monna a ka fo kgahlwa ke mogofe, gomme a fo gabêlêla go botha bana ba batho mmôgô, ke kgobogo e kgolo ge ditšhaparêgô di photlola diatla. Ge monna a gabeletše nyalo ya motlalo e be monnamma wa kgotlêlêlô, ga ešita mosadi otee e be motšwa-diatleng; ā ga ba balwa ka menwana gôna go be bjang? Re ba bone basadibagolo ba leagong metseng le metsaneng tshwarzô e botse le ya dihlong gomme re dihlatshe gore nyalo ya bontšhi ke bothatathata go banna ba bantšhi, le ge go gapiwa ke ditumo tša nama tšewo go(sic) di tshwentšego ba bantšhi maphelong a bona mo lefaseng; gomme le mehleng yekhwe e sa le tapišego go banna le basadi. Ge e le

mabapi le basadi ba kgoši, efoba morwalo wo tsomago baehudi,  
 ka mahlakoreng ka moka, ke ka baka lewo mathata le maotswa  
 2209 a godilego kudu basading; ke mokgwa o mothatathata go bulēla  
 bana ba batho tsela ya bootswa. Kganthe motho mang le mang  
 ke tshwanēlō go lebana le sewo a felwego sôna ke mokgwa le  
 molaō wa tlhāgō, bootswa go ka kwerwa go goboša bawo elego  
 bahlolologadi ba hwetšwego ke banna; eupja go abēla morwedi  
 wa mokgômana Ralekwe - monna gomme wene wa go mo nyala o phela,  
 afa mokgwana woo ke wa go thabiša mothepa. Naa e be e se  
 bokaone ge be a nyetšwe ke wa gagwē?

Mokgwa le molaō wa segagešu o be o kwana le molaō woo,  
 ge ngwaneno a hwile, wene o sa phelago mo tsošetše peu go  
 mohlolologadi yo wa gagwē; bjalo o kgobokēla barwedi ba batho  
 o thôma go ba tsomēla dipôwana tša go ba belegiša bana; taba  
 yewo e be e le mediro ya bagologolo.

Bagologolo ba be ba gabile go ba le kgôrō le mphôhlō wa  
 masogana le methepa, megopo ya maašwa, tumišo ya 'o na le  
 lesome la basadi, o phadile morwa wa Ramaube; ke mohumi wa  
 bana gaa hlōkē badišana le baagi ba meetse o ipshina ka go roma'.

Bontšhi bja bagologolo baa, ba be ba fo gapeletšwa ke  
 ditumo, gomme ditirō tša go fêpa le matla a go agêla tshaadi  
 ye, e se gôna go fele go kwalagala 'ke ya naiwa' ka mahlakoreng  
 ka moka; ba moloko ba setlegapelo ngwana wa Ramaube o lahlegile;  
 garetse barwa Thulare re lahlile!

2210 Thamaga ya Mabjana ga e ſibaſitše goba go tšhoſetše, e re:  
 'Maapelo o ja serati se nyakēlwa gaa se tsome!'

Thumulano ya kgaoganyō ye, ke go hlatholla bagatša ba  
 kgoši phelo ya bona, gomme e pharelanya le bakgôma le bakgômana

le batho fêla ba leagong la Babimanoko; gomme ga go tšebêlô go kotsi ya nyalo ya motlalo.

Molaetšo o mongwe: Ka ngwaga wa 1904, ke be ke le motsheledi (waiter) mo ntłodijô ya morêna James Grey. Ka letšatši le lengwe ke romilwe ka phapušeng ya borêekwanama (butchery), ke bona morêna Charles Grey a sêêga namaserôpê sa nku a se rweša ka sekotlolwaneng, se rwešitšwego godingwa ga engwe ba re ke tekanyamorôbô (scale). Bjalege, le rena batho e ka be yo mongwe le yo mongwe a epeya go tekanyamorôbô naa ke tlo kgôna goba ke tlo kgodiša batho baa?

Borrowešu phelo ya bona e fapane kudu le yekhwe ya rena. Mehleng yeno leseya (ngwana) o bêlegwa ka kgwedi ya Nthole gomme ka kgwedi ya Mosegamanye a êmélêlê ka maoto (January - July) ka ngwaga otee. Mehleng ya kgale, ngwana wa rapôlethata o be (a) êmélêla ka maoto ge a le lesome la dikgwedi, gomme bommawešu o kwe ba re ke gore o tšhaba ngwaga wa gagwê.

Borrowešu le bommawešu le magoši a bona e be e le batho ba mahlatse a bona; le mahlôgônþnô a dimphô tša bôna.

Methepa: Le ge dikgarebe di nyalwa ke kgoši, e se ka go ekgêthêla kudu ke kgoši eupja ba bangwe e le<sup>bâ</sup>go loba melato le mabošaedi, eupja se tsebagalago ke mohlako mola ba bangwe ba epshina ka modula, go phethagale seêma sa mogologolo se rego: 'O ragile modula ka serêethê'. Gomme sôna seêma se, se ka bolêla fêla mellôtima. Ga e le barwedi ba boMotubatsi le bo-Mojaludi ba ija megokgôbô le ditsomila di fogohliwa ka magoswi - o be a riano mohumagadi Digoke morwedi wa mokgômana Makgroganye Sekwati Thulare, ge a laodiša tlaišegô ya gagwê ge a nyetšwe ka Mošate ka thato ya batswadi bagagwê - ke ge go sa agilwe

Tšate 1851.

Ka mabaka a mangwe, ge balemogi ba re lebake(dagga) ga se selo, ba rereša - a riano mosadi wa mphathô wa Medibu bagwêra ba Makwa a Morwamotšhe II. Moiketli wa Mošate efoba mahlatse a yeo goba bawo ba bitšwago mmamoratwa.

Boitumišo bja rena efoba re nyetswe ke kgoši gomme re tlo tswala bana gomme ba tsebjwa bakgôma, ba bangwe ba ba mahlatse ya ba dihlôgô tša mephathô ya dikôma; ke sewo re se holo-fetšego ka mo Mošate(Mošata) wa Babinanoko - Batubatse, ke moka.

---

A go na le mešate e mentšhi, goba o tee fêla?

Borravešu ba re buditše, ba re neya ka botlalô le tlhathollêlô gore mošate ke'ng, a motse o na le mešate e mekaye goba dikgoši ke tše kaye motseng?

Gomme ka moka phetolo efoba etee, ba(sic) kgoši etee gomme yôna kgôrô yeo(yewo) kgoši e lego ka go yôna ke gôna mošate, e sego mešate, sowâ! Mošate o tetilwe le go agôlôlwa ke dikgôrô tša borakgolwagwe le borangwanagwe le tša borakhukhu ba gagwê le bafalaledi le bawo ba tšogo gapja ka theko ya lerumo le bawo ba agilego ka boethapô.

Re lailwe ra hlathollêlwa gore bogoshi ga se kutu, bogoshi ke thabegodimo yewo e itšego thwii, ga e kgopamê, ge e ka kgopama go tlo tsomêga baotlolodi, gomme baotlolodi ba ke madiabogoshi. Bjalege, beng lešika mo khuduthamaga ya bona ba

1042

tlo hwetša yo e lego mootlolodi: bjano ke yēna a fiwago tokēlō go tsēna legogweng la mellotima, a hlōla sešāna-satlaatšwa(sic); wo ke mokgwa le molaō wa Sepedi.

Molaetša go rena lehono re lego mo Naboomkoppies No.262, le ge re tlide le kgošana Motodi Sekhukhune Morwamotšhe ka lapa la gagwē, bana ba gagwē ba ka se kgōnafatše go dula setulo 2213 sa gagwē ka gore ga se bana ba dikgomo tša setšhaba elego Marota a 'Naboomkoppies No.262, Sekhukhuneland area'.

Mehlaa e na le diphetogo, ge bana ba thoma go ba le tlhaologanyō ya mekgwa ya melaō ya gore kgoši ye bušago setšhaba e tswetšwe bjang ka matla le setlamo sa bomang, ka mekgwa le melaō ya Sepedi, bošaedi le bohwirihwiri bo tlo kokomoga go kaakaa ThabaBogwaša.

Kgoši Motodi o belegwe ka ngwaga wa 1913 gomme ke gōna e lego monna-banneng. Rena Marota re bušwa ke kgoši etee fēla; ka moka bakgōmana ke bahlanka, ba hlankēla bogoši bja bo bōna kantle le pelaēlō; gomme se kwanago le Mafota ke gore kgoši e se be molohlanyi. Ke ka baka lewo re sa lebalego kgoši Sekhukhune wa bobedi a bego a re batho ba batho, e sego ba lehono motho a raga(sic) bagabo a re batho baka.

Ke boweletša ke re borrawešu ba itše motse ga o se na mohumagadi wa matiakathōka a setšhaba, e ke ke ya ba bogoši bja go tswalwa; e tlo ba bja 'a re gole re lekane', gomme tshenyēgō e tlo fetiša ya mathomong - tšhupeletšo go Bjobopholo bja Phakane ā Dimo bja(sic) Bohlolo bja Tubatse!

Madinoga  
-1968-

---

1042

31

2214

K34/120

Kgaoganyô 852 ( Sep V )

Dijo tše lebanego kgoši, di hlôkômélwa bjang?

Hlôgôputšišo e re dijo tše lebanego kgoši; bjalege, kgoši ke sediba sewo ba bohle go hutšwago tše botse le tše bose le mathakga le melaô le boitshwarô le boikokobetšo moo bo ředitšwego ntshe. Kgoši ke mohlahli wa setšhaba go mekgwaa le melaô. Ke ka baka lewo putšišo ye e re kgoši; kganthe ka bophara e ra ka moka banna ba nyalô ya motlalô(boratshaditlalo) (polygamist). Gomme ke arabêla Marota mabapi le tsebô le mabohlatse a tše di bonego maphelong a borakgolo le borrawešu bawo re ba hweditšego ba sa lebaleba mo leagong la Babina-o-moromo-mootlwa-wa-noko-ya-mohlaka-marôlê.

Kgoši: Ka mabapi le dijo tša gagwe, di foswana le dijo tša batho ka moka, ge go ka ba kgethologanyo ke ge mohlomong go le sehlaswiwa sewo mohlomong se thetšago pelo ya gagwe goba go hlađišwa ke boitshwarô bja mothomasadi(sic).

Mokgwa le tshwanêlô ya basadi ba motlalo: mothepa yo mongwe le yo mongwe o tšwile ka gabô a lailwe, gore 'ngwana ga o itšanô o phalwa ke bagwêra ba gag!' Ka baka lewo ke phalaphadišano(competition). Mang le mang o re ke se ke ka phalwa, bothakga bja go hlaatšwa dibjaana tša go solêla le go řebetsa, moapewô wa boušwa(bogôbê) goba moratha, mathakga a go kgothêla bogôbê bja monna goba morwaye yo mogolo ka tlhompho ya mokgwa wa Marota.

2215

Ka moka dijo tša malapa di lewa ke banna kgorong selebaneng sa bohle, baeti le baetelani gomme mahlô ka moka a lebeletše go hlwêka ga dijelwana. Ge diatla tša mosadi di sa hlwekiše mogopo, banna ba fele ba eba le mokgwana wa bohlaswi dijo tša lapa lewo: gomme se re se bone ka maahlo a renâ.

Ka mabaka a mangwe, bommamonyadiwa bja mosadi e be bo rotošwa ke bošaedi. E re le ge e le motho wa go kgôna meapewô gomme dibjaana tša gagwê e be tša ditšhila mahlong a kgoši goba banna; mogong maušu(magôbê) a matlabotša, a bônwago ditsheérê gomme banna ba ſikologe sejelwana se bjalo. Bjalege, ka mokgwa wa dihlong, sejo sa lapa lewo e be bothata go se biletša kgorong ka gore se goboša mosolelwa go ba mphathô wa gagwê le go batho ba ſele.

Borrawešu mehleng ya bona, dijo tša difihlolâ(breakfast) go be go lewa ga letšatši le hlabâ, ke gore nakô ya bošupa le ya seawayi basadi ba aya mašemong; mosadi wa serêtélégana banna goba dithaka tša gagwê e ba wa dikwêrô leagong la Marota.

Naa ka kudukudu bothakga bja mosadi go bonwaang ka mo lapeng?

Auwii! Phaahle! Mang le mang ge a tsêna ka lapeng lefe le lefe, o bogêla diphawô, o lebêlêla mekgopô le makgwayi medutudi ka lôkô bja kgomo. Ge tše di tsefêla batho, ke pôngalô gore yo morwedi wa Ngwato o tswaa ka lapeng.

Banna le bôna go bonwa dikokokwane tša mathudi lebeetlo, le morulêlô wa ngwako goba nyakwana ya ka mafuri ga go nwewa mabjalwa go thabilwe; le ge dithakga di sa ke di tseyana ka ka go swana.

Lehlasô la dijo: ge re be re thaeditše bomakgolo le bomma- wešu ba be ba re go hlaaswa dijo tša malapa a mangwe, e ba ka baka la diphêhlô, dikhuduwe le mahôô le mafagwana a go ntšha bupi, ge a se na setswapa sa go hlatswiwa; ke temogo ya mathômô go bônagatša bošaedi bja Mošopjadi a Bauba.

Kgosi, mokgôma, mokgômana, monna ofe le ofe, ke tshwanêlô ya gagwê, go hlôkômêla mabošaedi a malapa a gagwe, go se tliše dijo tše bilikišago selebaneng sa banna ba gabô le go baeti. Mokgwa woo ke khuduthamaga ya banna ka moka leagong la Babina-noko.

Disolwa tša basadi ba mašaedi, gantšhi a mamolotšwa megopong a fegwa goba a faragetšwa maobong, go fa mašolopudi mosegare wa sekgalêla le go rathaganyetša dimpja ge di saaya madišong le le masogana le boseratamorô wa mmutla(ditšeyamorô).

Ditenanô tša banna le basadi, tše dingwe di rotošwa ke mabošaetšana a basadi, gomme go se hlôkafale dikômanô ka malapeng, go be go tliše tlhalanô ka dithêlanô-maina a boloyi le mabootswa, ka gore mosadi o lalêla ka serôba(kgati) ka tšatši le letšatši. Bjalege, mmele o a ba]ba, o tlo ba a tšhabêla go bababo(sic) a re: tlou marumô e a kwele. Le ge mohломong tatagwê a boifa kgobogo, eupja morodie o re tatane le mmame, hle, ke re tlou marumô e a kwele! Le ge batswadi ba gakanegile, go tlo ba gwa tlapêla souta(monkgô), gwa phethagala seêma sa mogologolo se rego: "Sekhukhuna leopeng,

Thoota ntle e kgakala;

Sebataladi wa go bôna".

Mothepa o gaketše o re ya bowêla ihoo e ya thokgosêla, le tlo re ge le re mollo šadiša maripa ya ba gobane ke feletše, batswadi le ba meloko ba gakanegile ka gore matiakathôka a llwe goba a nyadisetše barwa ba bona. Mabothata a rutugile gomme ga go pheko ya go a thibêla, ka gore mothepa o re ya bowela ihoo e'a swaa!

Bjano Thûlare o wa di tsêna, bjalo kgobogo e tsênê ka ferong sa mokgômana Lethamaga (Tsêkê); mogologolo yo mongwe o

re mosadi ke swana ya mošate, wa e gapa o molato, wa e feta o molato. Ke gore go nyala ke molato, ge o le kgôpê goba go se nyale ke molato.

O mongwe wa ditawo tša borrowešu, ba re laile gore: hle ngwanaka, se tlwaele go kgotlopa motho ka monwana ka nkgong, o tlo mo tsoma malõmabe; motho o na le megopolو ka moka o swana nago. Ga ešita kgoši e re e di bona nke ga a di bone, e re a di kwa nke ga a di kwe. Metse ye ka moka e ruile digôdile le mašaedi; ge e ka be di sa fo gatiwa le go pipetšwa, metse e ka be e se gôna.

Naa ke'ng modiro le mohola wa mellotima?

Tlhâgô ya Marota, Babinanoko, borrowešu ba re boditše (buditše), ebile ba re fele ka bottlalo gore mosadi yo a go nyalwa dikgomomokgobo tša setšhaba ke pitša ya bogoši bja Marota. Go hlodilwe ke kgobokanô ya gagologolo ba bogologolo ge bogoši bo thongwa gomme ga re tsebe gore ke neng, ka mang yo e bego e le kgoši ya mathômô! Ka gore ge pušo ya go namolêla bafoko le dihuswana go ba phemêla bawo ba ba bekišago, ga go hlôkêga motho yo a tlemilwego ka molao wa tlhâgô gore kgoši khutšo e ka be e se gôna ditšhabeng ka moka mo lefaseng. Gomme gwa dirwagatšwa gore go nyalwa mosadî yo e tlo go ba mmagobatho, yêna ge a tswetše ngwana wa mošemane, e tlo ba kgoši goba tatago batho kamoka; gomme ga re tsebe gore kwanô ye e thetegile ke mang, neng, ge batho go agilwe kaye!

Se lego therešo le molaô wa Sepedi: ge kgoši e se ya nyalêlwa mmago Bapedi, bogoši bja Marota ga bo gôna leagong lewo.

Ka moka tša mekgwa le ditshwanēlō tša Sepedi di ka se phethagatšwe. Ke ka ba(ka) lewo Marota a hlokometšego kudu gore neng le neng ba sa ratego go buša kantle le mellotima goba seantlō goba tlhatwadinōka. Kgoši e ka nyala basadi ba masome, eupja ge go sa nyalwa mmago Bapedi, bogoši bjoo ga se selo; bo fo swana le diloro - go be go riano banna ba mephathō ya Makgola le Madiša.

2219 Mellotima o nyaletšwe bogoši fēla, go modiro wo a ka o dirago ka mphufutšo, ke mohlokomedi wa tšohle tša borēna bja Babinanoko. Modiro mogolo wo mongwe wa sedulo se sa gagwē, e be mohlokomedi wa bafokotsana ka hlakoreng la basadi gomme sego(lo)thata e be motho wa pelotelele. E be motho yo bolo le bofodiši go batho ka moka, e se be motho wa leleme la mapħakga(double tongue); e be sekgaphosefodi e sego selatēla-maofu a mahufana a sesadi gomme ya ba thutlaleagō.

Mosadi wa setšhaba, o bapetšwa le hlaaga sa nonyana e bitšwago mašianoke, nonyana ya go ratwa ke dikgoši, nonyana ye ga e bolawe le hlaaga sa yōna ga se kgwathiwe, ga e bolaye bana ba tše dingwe dinānyana, aowa; eupja serumulane sehlageng sa yōna o tlo tshwenya bathō: phefo le go tonya, e tlo ? phetolēlō ya pefēlō ya yōna, banna ka moka ba e tseba ge ba hlagiša dikōmana tša dikolwana tša leswiswi (dark schools).

Le ge Thamaga Ya Mabjana go dikgaoganyong tše dingwe e e ſetše e boletše ka badiredi ba bogoši bja Marota, eupja mosadi ofe le ofe ge a sa nyalwa ka matiakathōka a setšhaba, a ke ke a thubēlwa, ge kgoši e na le moyā wa go<sup>se</sup>phethagatše thatō le molaō wa Babinanoko.

Mamoratwa wa kgoši a ka kgopēla go mellotima go thušwa

sefe le sefe, eupja a ke ke a laelô(sic) thušong ye ka matla  
a boyfna kantle le tumelêlô ya mellotima.

Tatolêlô go bakgôma le bakgômana Maroteng.

Kgaoganyô ye ke ntlhaa ebile ke seribêgô, ka bakgôma le makgômana, mehleng ya pušo ya mohumagadi Thorometšane II le Sekhukhune II go fihlêla ka moswaredibogoši Morwamotše (Washington) Sekhukhune sa Morwamotše wa bobedi; mo go hlanolêlwa mang le mang yo a bego a sa tsebe mekgwa le melaô ya pušo ya Bapedi (ba) Thulare go tloga gaye Mogokgomeng Tubatse. Tatolêlô ye, bakgôma le bakgômana ba be ba se na tokêlô ya go begêlwa dibegô tša mabjalwa, goba mahlakori(e) goba go thubêlwa meota(bothokgo). Mokgôma goba mokgômana o etshêtlêla ka diatla tša gagwê.

Ge e ka ba mohlomphigi ofe le ofe o dira tumedišo ya thušo, o swanetše go epega go Induna Komane Sekwati Thulare goba Makwatanya Sekhukhune Sekwati, gomme ditumedišo di fihlišwe ka molaô. Mohlomongwe ditumedišo e ka ba tše:

- a) Dikaago tša nyakwana, dikokwane goba mahlômô.
- b) Melope le dipalêlôle dinti e lego mediro ya babolodi.
- c) Go rêma: ke go kgolêla mašemo ka babolodi ba papadi ya Magweraa.

d) Ditumedišo ya(sic) dithušo ka babolotšana; ba methepa go mellotima, ka mabapi le mediro ya basadi; go lema, go bopa medutudu, go rôbêlwa dikgong goba go hlagola mašemong. Ga go motho goba mokgôma le ge e le mokgômana, a tšeyago matla a mekgwa ya Serota goba Sepedi, a e khuparêla ka diatleng tša

2221 gagwē; le ge e le monnago kgoši go swana le kgošana Kgagudi  
Morwamotšhe wa Sekhukhune wa pele.

Monna wa bogologolo a re: 'Ntlhomole mootlwa ga se ntswiē lenawō'. Seēma se, go be go le gôna bakgôma le bakgômana ba bantšhi ba go senyēgēlwa ke boeketlo bja bôna didulong tša bohlomphegi, ka go phiegēlēla le go rata go lekana le mong bogoši ka ditshwanélō le ditokélō bogošing, ka gore dikgopololo goba dikgopolwana tše kôpana gomme motho a re le nna ke tswetšwe ke yôna pôô ye ya go go tswala, kganthe ga go bjalo.

Borrawešu re ba kwele ge ba re swantšhetša ka tšewo ba di bonego mehleng ya bôna, le ge maina a hakgômana bawo a se(sic) nyaretšwa mo pukung ye; gomme nke ke ge go hlabja diêma gomme re fore ba ja kgoogo ba etshêsêngwa.

Mang le mang hle, a ke a kgôtsôfale ka sewo a bopilwego ka sôna, gomme a tsepêlêlê maemong awo a lego go wôna, a tlogêlê bana ba kgoši Sekhukhune II boêtapeleng bja bona fa Naboomkoppies 262; medirc ya bôna e tlo epolêla. Ditaolo tša motse wo wa bona Šidi:

- 1) Lekgôtla la thêpô;
  - 2) Lekgôtla la bakgômana;
  - 3) Fitšo ya kakaretšo ya motse;
- ka moka tše di matleng a bona mo Bogwaša.

END 5 1042 .